



National Day of Health & Safety in Mining 2021

**RENEWED
FOCUS**

for our New Normal



**MINERALS COUNCIL
SOUTH AFRICA**



Khumbul'ekhaya



TRANSEPOROTO LE METJHINI DI KA BOLAYA


Kotsi ya T&M ke eng?

Kotsi efe kapa efe e oho amehang thepa ya merafong le thepa e laelwang e nang le mabidi tse tsamayang seporong, jwalo ka Diteraka tse nang le Matoroko, di-LDV le bommakalanyane. Sena e ka ba dikotsi tse bakwang ke motjhini motjhining o mong kapa motjhini ho motho tse bakang lefu kapa kotsi.



**Itshireletse le ho
sireletsa batho ba
o potolohileng.**


Ka dinako tsohle



**Ikamahanye le meralo
ya taolo ya sephethephethe
ya setsheng**



**E ba hlokolotsi ha o kganna
transeporoto le metjhini. Ka ho
tswelang pele hlwaya dintho tse ka
bakang dikotsi, tse kang dibaka tse
siretseng tsa morafu. O se kganne
transeporoto le metjhini ha o
kgathetse haholo**



**Tialeha maemo a mabe a
seporo ha o a bona**